

Spisak

Molimo ponesite slijedeća dokumenta sa sobom:

- Lična dokumenta
- Potvrdu boravka
- Svjedočanstva iz škole
- Potvrde o starateljstvu

Molimo napravite jedan termin!

Ako je moguće, molimo Vas da povedete jednu osobu od povjerenja koja govori njemački jezik.



Radno vrijeme:

ponedjeljak i utorak 09.00 - 12.00 sati
četrvtak 14.00 - 16.00 sati
kao i termini po dogovoru.

Radno vrijeme tokom raspusta:

Savjetovanje isključivo po dogovoru.

Vaš partner na licu mjesta

Kreis Wesel – Der Landrat
FD 40-2 Schulverwaltung und
Regionale Bildungsberatung
Kommunales Integrationszentrum (KI)
Reeser Landstraße 31
46483 Wesel



Telefon 0281 207 - 4242
Fax 0281 207 - 674240
E-Mail students-welcome@kreis-wesel.de



GPS kod: 51°39'53.9" N 6°36'30.2" E

Javni prijevoz:

Njemačka željeznica-linije 420 i 421 do željezničke stanice Wesel, autobuske linije 63, 64 i 86 od želj. stanice Wesel do stanice „Arbeitsamt“.



Gefördert durch:

Ministerium für
Schule und Bildung
des Landes Nordrhein-Westfalen



Ministerium für Kinder, Familie,
Flüchtlinge und Integration
des Landes Nordrhein-Westfalen



Piktogramme: © Stadt Köln

 **Kommunales
Integrationszentrum
Kreis Wesel**



Škola u okrugu Wesel

Savjetovanje oko upisa u školu
za djecu i omladinu doseljenike

Dragi roditelji, dragi staratelji i zakonski zastupnici, draga djeca i omladino,

u pokrajini Nordrhein-Westfalen sva djeca i omladina uzrasta od 6 do 18 godina idu u školu. To je njihovo pravo i njihova obaveza.

Komunalni integracioni centar okruga Wesel nudi doseljenicima djeci, omladini i njihovim roditeljima kao i drugim starateljima lične informativne i savjetodavne razgovore u vezi pohađanja škole.

Iskusni nastavnici pojedinačno i po potrebi savjetuju o slijedećim temama:

- Školski i obrazovni sistem u Nordrhein-Westfalen
- Škole i obrazovne ustanove u okrugu Wesel
- Obrazovna biografija i planiranje školovanja
- Preporuka odgovarajuće vrste škole
- Pregled kod upisa u školu
- Podržavanje višejezičnosti, odnosno nastava na jeziku porijekla
- Priznavanje kvalifikacija
- Posredovanje u drugim savjetovalištim
- Online portali za učenje njemačkog jezika
- Paket obrazovanja i učestvovanja (između ostalog dodatna promocija njemačkog)
- Društvena integracija kroz ponude za kulturu i sport

Tok savjetodavnog razgovora

Molimo pozovite i ugovorite jedan termin za savjetovanje:



02 81 / 2 07-42 42



Molimo dođite zajedno sa Vašim djetetom na termin za savjetovanje i ponesite sva potrebna dokumenta sa sobom (vidi spisak):



Molimo povedite sa sobom, ako je moguće, nekoga, ko govori njemački jezik i kome vjerujete:



Tok do polaska u školu

Komunalni integracioni centar prijavljuje Vaše dijete kod Zdravstvene službe za pregled kod polaska u školu:



Zdravstvena služba će Vam se javiti i zakazati Vam jedan termin:



Komunalni centar za integraciju vrši raspodelu Vaše dece u jednu školu:



Komunalni integracioni centar će Vama i školi saopštiti u koju školu možete prijaviti Vašu djecu:



Puno zabave i uspjeha u školi!

